

t10_fintopo4 (TM- FQiud5bkeBBza9xE5AMTQA JrLcDviQyEh)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_fin_topo : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_fintopo4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_fin_topo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (((v1_fin_topo X0) \wedge (r1_xboole_0 (k9_fin_topo X0 X1) X2)) \Rightarrow \\ & (r1_xboole_0 X1 (k9_fin_topo X0 X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_fintopo4 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_xboole_0 (k9_fin_topo X0 X1) X2) \wedge (r1_xboole_0 X1 \\ & (k9_fin_topo X0 X2)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow ((v1_fin_topo X0) \Rightarrow ((r1_fintopo4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r1_xboole_0 \\ & (k9_fin_topo X0 X1) X2)))))) \end{aligned}$$